

OPŠTINA PELAGIĆEVO

SLUŽBENI GLASNIK

"Službeni glasnik Opštine Pelagićevo"	Godina VIII	"Službeni glasnik"
primjerak je besplatan	broj: 01/18 Pelagićevo	izdaje Skupština opštine Pelagićevo
	datum izdavanja	izlazi po potrebi
	03.01.2018.g.	glavni i odgovorni urednik
		stručna služba
		tel 054/810-106

217.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta opštine Pelagićevo (Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), člana 133. stav 1. i 4. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeniglasnik Republike Srpske“, broj: 17/93, 3/96, 39/03i74/04), člana 39. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/17), a u vezi s članom 253. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16), načelnik opštine Pelagićevo nakon Pelagićevo u cilju racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja, d o n o s i:

ODLUKU **o raskidu Pojedinačnog kolektivnog** **ugovora za zaposlene u opštinskoj upravi** **Pelagićevo**

Član 1.

Ovom odlukom Načelnik opštine Pelagićevo raskida Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u opštinskoj upravi Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 8/17), obzirom da prethodni pregovori sa rukovodstvom Sindikalne organizacije nisu bili uspješni.

Član 2.

Načelnik opštine Pelagićevo raskida Pojedinačni kolektivni ugovor iz razloga što su poslije zaključenja ugovora nastupile okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza opštine Pelagićevo prema Sindikalnoj organizaciji zaposlenih u lokalnoj upravi Pelagićevo, kao i iz razloga što je došlo do usklađivanja normativno-pravnih akata opštine Pelagićevo sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), te Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16).

Član 3.

Načelnik opštine Pelagićevo donosi ovu Odluku u cilju racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja Opštinske uprave opštine

Pelagićevo u skladu sa opštinskim prihodima i Planom budžeta.

Član 4.

Radnicima Opštinske uprave opštine Pelagićevo neće biti utvrđena manja prava od prava koja su im zagarantovana Zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/17).

Član 5.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke prava, obaveze i odgovornosti opštinskih službenika i zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Pelagićevo biti će regulisana u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/17).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u "Službenom glasniku opštine Pelagićevo" i važit će sve do potpisivanja novog Pojedinačnog kolektivnog ugovora.

Broj: 02-022-153/17 NAČELNIK
Dana, 28.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

218.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi Pelagićevo za 2017. godinu i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik opštine Pelagićevo, d o n o s i:

R J E Š E N J E **o imenovanju komisije za sprovođenje** **Javnog konkursa za popunu upražnjenih** **radnih mjesta**

Komisiju za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi Pelagićevo čine:

1. Babić Joka, predsjednik;
2. Jovanović Petra, član;
3. Sitarević Dijana, član;
4. Stoparić Krsta, član i
5. Brkić Simo, član.

Zadatak komisije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja jeste da postupajućiu po prijavama na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta sprovede izborni postupak po pravilima Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17).

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je došlo do promjene Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i do donošenja novog Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), a samim tim i do promjene normativno-pravnih propisa opštine Pelagićevo, odnosno do reorganizacije radnih mjesta opštinske uprave i do potrebe prijema radnika određenih struka, to je načelnik opštine Pelagićevo odlučio da imenuje komisiju iz struke u prethodnom sastavu, te da istoj odredi zadatak da postupajućiu po prijavama na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta sprovede izborni postupak po pravilima Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17).

Na osnovu prethodno navedenog, a primjenom člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine

Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi Pelagićevo za 2017. godinu i Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik opštine Pelagićevo je odlučio kao dispozitivu ovog Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja službenik ima pravo uložiti prigovor načelniku opštine Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana dostave istog.

Broj: 02-022- /17 NAČELNIK
Dana, 22.11.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

219.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23. stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi Pelagićevo za 2017. godinu i Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik opštine Pelagićevo, d o n o s i:

R J E Š E N J E **o imenovanju novog člana komisije za** **spvođenje Javnog konkursa** **za popunu upražnjenih radnih mjesta**

Komisiju za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to za radno mjesto načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti u opštinskoj upravi Pelagićevo čini pored:

1. Babić Joke, predsjednik komisije;
2. Sitarević Dijana, član;
3. Stoparić Krste, član;
4. Brkić Sime, član;

i novoimenovani član:

5. Petrović Igor, član.

Zadatak novoimenovanog člana komisije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja jeste da postupajući po prijavama na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za radno mjesto načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti zajedno sa ostalim članovima sprovede izborni postupak po pravilima Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17).

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je došlo do sukoba interesa člana Komije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, Jovanović Petre, te da je načelnik opštine Pelagićevo dana 19.12.2017. godine donio Rješenje o razrješenju člana Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, to je načelnik opštine Pelagićevo odlučio da imenuje novog člana komisije iz struke u prethodnom sastavu, te da istom odredi zadatak da postupajući po prijavama na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za radno mjesto načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti zajedno sa ostalim članovima komisije sprovede izborni postupak po pravilima Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17).

Na osnovu prethodno navedenog, a primjenom člana člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23. stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi Pelagićevo za 2017. godinu i Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik opštine Pelagićevo je odlučio kao dispozitivu ovog Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja službenik ima pravo uložiti prigovor načelniku opštine Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana dostave istog.

Broj: 02-111-23 /17 NAČELNIK
Dana, 20.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

220.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 129. i 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23. stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), načelnik opštine Pelagićevo, d o n o s i :

R J E Š E N J E

o razrješenju člana Komisije za sprovođenje Javnog konkursaza popunu upražnjenih radnih mjesta

Razrješuje se Jovanović Petra dužnosti član Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 02-120-15/17, i to za radno mjesto načelnika Odjeljenja za privredu, finasije i društvene djelatnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Načelnik opštine Pelagićevo je dana 22.11.2017. godine donio Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 02-111-15/17. Dana 19.12.2017. godine član komisije Jovanović Petra, koja je imenovana prethodno navedenim Rješenjem, putem zahtjeva je obavjestila načelnika opštine da o mogućem postojanju sukoba interesa člana Komisije. Uvidom u službenu dokumentaciju koja se vodi pod brojem 02-120-7/17 utvrđena je istinitost navoda imenovane.

Obzirom da je došlo do sukoba interesa člana komisije načelnik Opštine je na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 129. i 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23. stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17) odlučio kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja službenik ima pravo uložiti prigovor načelniku opštine Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana dostave istog.

Broj: 02-022- /17 NAČELNIK
Dana, 20.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

221.

Na osnovu Ikana 39. I 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Skupštine opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17) i člana 348. stav 10. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine donosi:

P R A V I L N I K
uslovima i načinima otuđenja nepokretnosti
u svojini Opštine Pelagićevo ispod tržišne
vrijednosti ili bez nakande

Član 1.

Ovaj pravilnik se donosi u cilju regulisanja postupka otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine Pelagićevo ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade.

Član 2.

Nepokretnosti u svojini Opštine Pelagićevo mogu se otuđiti ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade samo i isključivo u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za regionalni, odnosno lokalni ekonomski razvoj, a što štedstavlja i osnovni uslov za otuđivanje istih.

Član 3.

Postupak otuđenja nepokretnosti ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade provodi se putem neposredne pogodbe.

Zainteresovani privredni subjekat je dužan da putem odgovarajućeg dokumenta prezentuje, odnosno dokaže da je realizacija njegovog projekta od posebnog značaja za regionalni, odnosno lokalni ekonomski razvoj (biznis plan, protokol o saradnji, poslovne refernce, očekivani poslovni rezultati i sl. dokumentaciju).

Pod zainteresovanim privrednim subjektom iz prethodnog stava podrazumijevaju se privredna društva i preduzetnici.

Član 4.

Nepokretnosti navedene u prethodnom članu, uključujući i pravo građenja i davanja zemljišta u zakup, mogu biti ulog javnog partnera za osnivanje zajedničkog privrednog društva, kao i nekog drugog organizacionog oblika, sa privrednim partnerom, u skladu sa propisima koji regulišu javno-privatno partnerstvo.

Član 5.

Način otuđenja nepokretnosti iz člana 2. Pravilnika podrazumijeva prethodno donošenje odluke o utvrđivanju posebnog interesa na osnovu koje će se pristupiti realizaciji investicionog projekta, koju odluku donosi Skupština opštine Pelagićevo.

Zatim, donošenje odluke o dodjeli zemljišta, kojom odlukom Skupština opštine Pelagićevo ovlašćuje načelnika Opštine da, po dobijanju bankarske garancije ili drugog sredstva obezbjeđivanja obaveza od strane zainteresovanog privrednog subjekta, sklopi prateći notarski obrađen ugovor.

Notarskim ugovorom iz prethodnog stava moraju biti definisane sve obaveze budućeg investitora, odnosno vlasnika predmetnih nepokretnosti, u pogledu vremena realizacije projekta, broja zaposlenih i svih ostalih bitnih elemenata, a na osnovu kojih je njegov projekat dobio status projekta od posebnog interesa za regionalni, odnosno lokalni ekonomski razvoj.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 02-022- 84 /17 NAČELNIK
Dana, 04.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

222.

Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 62/17), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj: 97/16) i članova 61. i 100. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 10/14), načelnik Opštine Pelagićevo donosi:

U P U T S T V O

o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštini Pelagićevo

1. Ovim uputstvom uređuju se način podnošenja i primanja interne prijave korupcije, postupanje sa prijavom korupcije, način ostvarivanja prava i zaštite prava prijavioca korupcije u postupku interne zaštite, obaveze odgovornog lica i druga pitanja koja su od značaja za prijavu korupcije, a naročito obezbjeđenje anonimnosti (identiteta) prijavioca.
2. Prijava korupcije se vrši načelniku opštine (u daljem tekstu: načelnik) ili zamjeniku načelnika opštine.
3. Ukoliko se prijava korupcije odnosi na načelnika prijava se podnosi zamjeniku načelnika. Ukoliko se prijava korupcije odnosi na druga radno angažovana lica, prijava se podnosi načelniku.
4. Načelnici, kao i sva druga radno angažovana lica koja, neposredno ili posredno, dođu do informacija o identitetu prijavioca korupcije, obavezni su da štite identitet prijavioca, osim u slučaju kada prijavioc izričito dozvoli da ti podaci budu dostupni u javnosti.
5. Svako ima pravo da prijavi sumnju na korupciju.
6. Prijava korupcije obavezno sadrži podatke iz člana 15. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju (u daljem tekstu: Zakon), odnosno
 - 6.1. Opis činjenja ili nečinjenja koja predstavljaju korupciju
 - 6.2. Činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavioc sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija
 - 6.3. Podatke o prijaviocu
 - 6.4. Podatke o licu za koje postoji sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavioc ima informacije o tome u momentu podnošenja prijave

7. Uz prijavu, prijavioc dostavlja i materijalne dokaze iz kojih proizilazi sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija, ukoliko je u posjedu takvih dokaza
8. Prijava korupcije može da bude izvršena pisanim putem ili usmeno i to:
 - 8.1. Neposrednom predajom prijave
 - 8.2. Dostavljanjem prijave poštom, sa naznakom „Prijava korupcije – ne otvarati!“
 - 8.3. Ostavljanjem prijave sa naznakom „Prijava korupcije!“ u sanduče za prijavu korupcije, koje se nalazi u prostorijama dostupnim zaposlenima i strankama, koje nisu pod nadzorom (otvaranje sandučeta vrši se u prisustvu i uz nadzor načelnika ili zamjenika načelnika)
 - 8.4. Elektronskim putem
 - 8.5. Usmenim putem, neposredno načelniku ili zamjeniku načelnika
 - 8.6. Telefonskim putem, načelniku ili zamjeniku načelnika, na zapisnik.
9. Zapisnik o prijavi koja se podnosi usmenim ili telefonskim putem (podtačke 8.5 i 8.6 ovog uputstva) mora da sadrži sve elemente prijave propisane zakonom.
10. Prilikom sačinjavanja zapisnika, načelnik ili zamjenik načelnika, dužan je da upozna prijavioca korupcije o njegovim pravima i obavezama, a naročito o zaštiti prava i pravu na zaštitu identiteta prijavioca korupcije.
11. Prijava korupcije se protokoliše, koristi, čuva i arhivira na način kojim se obezbjeđuje zaštita identiteta prijavioca i sadržaja prijave, te tako da podaci o prijaviocu korupcije budu odvojeni od prijave.
12. Načelnik ili zamjenik načelnika će, bez odlaganja, pozvati podnosioca prijave da, u roku od sedam dana, prijavu dopuni ukoliko je to neophodno i upozoriti ga da će prijava biti odbačena ukoliko je ne dopuni u ostavljenom roku.
13. Ukoliko načelnik ili zamjenik načelnika utvrde da se prijava odnosi na sumnju na korupciju u nekom drugom subjektu, upoznat će

- podnosioca sa tim da se predmetna prijava podnosi tom drugom subjektu.
14. Načelnik ili zamjenik načelnika je dužan da odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema potpune prijave korupcije, postupe po prijavi.
 15. U cilju provjere navoda iz prijave korupcije, načelnik organizuje i vodi prikupljanje podataka i činjenica na osnovu kojih može odlučiti o osnovanosti prijave korupcije.
 16. Navodi iz prijave se dostavljaju na izjašnjavanje službeniku / zaposlenom za kojeg je iznesena sumnja da je izvršio korupciju, uz ostavljanje roka od sedam dana za izjašnjenje. U slučaju da se prijava prosleđuje nadležnom organu zbog sumnje na krivično djelo ili prekršaj, navodi iz prijave se ne dostavljaju na izjašnjavanje.
 17. Načelnik je dužan da prijaviocu korupcije, na njegov zahtjev, pruži objašnjenja o toku i radnjama preduzetim u postupku, u roku od 15 dana od dana podnošenja takvog zahtjeva.
 18. Načelnik, nakon što prikupi dovoljno informacija i ispita navode iz prijave korupcije, donosi odluku o postupanju po prijavi korupcije. Odluka obavezno sadrži obrazloženje.
 19. Odluka o postupanju po prijavi korupcije naročito sadrži:
 - 19.1. Odbacivanje prijave kao nepotpune
 - 19.2. Odbijanje prijave korupcije kao neosnovane
 - 19.3. Mjere i aktivnosti koje se nalažu radi otklanjanja, sprečavanja i suzbijanja utvrđenih nepravilnosti i pokretanja odgovornosti u slučaju osnovanosti prijave
 - 19.4. Prosleđivanje, bez odlaganja, prijave nadležnom organu ukoliko se radi o sumnji na krivično djelo ili prekršaj.
 20. Odluka o postupanju po prijavi obavezno se dostavlja prijaviocu korupcije u roku od osam dana od dana donošenja odluke
 21. Prijavilac korupcije ili drugo lice koje ostvaruje pravo na zaštitu od štetnih posljedica u skladu sa članom 19. Zakona ne smije da trpi štetne posljedice zbog podnošenja prijave korupcije. Načelnik je dužan da preduzme sve mjere kojima će se prijavilac korupcije zaštititi od štetnih posljedica, na način i u roku utvrđenim Zakonom.
 22. Ukoliko prijavilac korupcije ili drugo lice koje ostvaruje pravo na zaštitu od štetnih posljedica smatra da su mu, zbog prijave korupcije, povrijeđena određena prava, odnosno da trpi štetne posljedice, može da pokrene postupak interne zaštite podnošenjem zahtjeva načelniku, u skladu sa članom 20. Zakona.
 23. Ukoliko načelnik utvrdi da se prijava odnosi na sumnju da je došlo do ugrožavanja ili porede prava prijavioca korupcije u nekom drugom subjektu, upoznaće prijavioca sa tim da se predmetna prijava podnosi tom drugom subjektu.
 24. Prijavilac korupcije ili drugo lice koje ostvaruje pravo na zaštitu od štetnih posljedica, može da pokrene postupak eksterne zaštite, u skladu sa članom 22. Zakona, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.
 25. Pri pokretanju postupka zaštite, prijavilac korupcije ili drugo lice koje ostvaruje zaštitu od štetnih posljedica, može da iskoristi pravo na besplatnu pravnu pomoć putem Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, te drugih pružaoca takve vrste pomoći.
 26. Prijavilac korupcije koji trpi štetne posljedice, ostvaruje pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom i propisima koji regulišu oblast radnih odnosa, zaštite ličnih podataka, te drugim relevantnim propisima.
 27. Načelnik je dužan da dostavlja izvještaje Ministarstvu pravde o broju i ishodu primljenih prijava i postupaka za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju koji se vode i koji su okončani, u skladu sa članom 37. tog Zakona.
 28. Načelnik je dužan da, na svima dostupan i vidljiv način, obavijesti zaposlene o pravima i obavezama koje proističu iz zakona iz ovog uputstva.

29. Ovo uputstvo stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 02-022- 1 /17 NAČELNIK
Dana, 03.01.2018.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

223.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj. 97/16), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj. 13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi odluke Skupštine opštine Pelagićevo o obilježavanju 25 godina od formiranja Opštine Pelagićevo, broj: 01-022-80/17 od 4.12.2017.godine, načelnik Opštine Pelagićevo donosi:

R J E Š E N J E

o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje 25 godina od formiranja Opštine Pelagićevo

U organizacioni odbor za obilježavanje dvadeset pete godišnjice formiranja Opštine Pelagićevo imenuju se:

1. Simo Stakić, predsjednik
2. Slavko Tešić, član
3. Nikola Bošnjak, član
4. Igor Petrović, član
5. Pero Nestorović, član
6. Goran Jovanovnić, član
7. Lazo Andrić, član
8. Jovan Erletić, član
9. Gordana Balać, član
10. Olga Lazić, član
11. Slobodanka Lazarević, član
12. Pajo Brkić, član.

Organizacioni odbor zadužen je za pripremu i organizaciju obilježavanja 25. godišnjice od osnivanja Opštine Pelagićevo koje će se održati u januaru 2018.godine .

Po realizaciji navedenih aktivnosti predsjednik komisije dostaviti će pisani izvještaj Skupštini opštine.

O b r a z l o ž e n j e

Budući da se u januaru mjesecu 2018.godine obilježava 25 godina od osnivanja Opštine Pelagićevo, načelnik Opštine je na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo, te člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku, a sve u vezi odluke Skupštine Opštine pelagićevo o obilježavanju 25 godina od formiranja Opštine Pelagićevo, donio rješenje o imenovanju organizacionog odbora u svrhu obavljanja aktivnosti oko obilježavanja tog važnog datuma za Opštinu Pelagićevo.

Imajući u vidu navedeno, načelnik Opštine je imenovao članove organizacionog odbora, kako je navedeno u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 (osam) dana od dana dostave istog.

Broj: 02-022- 24 /17 NAČELNIK
Dana, 19.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

224.

Na osnovu člana 51. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17) i člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa odredbama člana 28., 30. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

O D L U K U

o prihvatanju nacrta Plana budžeta Opštine Pelagićevo za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se nacrt Plana budžeta Opštine Pelagićevo za 2018.godinu u iznosu od 2.260.000,00 KM.

Član 2.

Bilans budžeta prihoda i rashoda po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Nacrt Plana budžeta za 2018.godinu se upućuje na javnu raspravu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-78/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

225.

Na osnovu člana 51. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17) i člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa odredbama člana 28., 30. i 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

O D L U K U

**o prihvatanju nacrta izmjene – rebalansa
Plana budžeta Opštine Pelagićevo za
2018.godinu**

Član 1.

Prihvata se nacrt izmjene – rebalansa Plana budžeta Opštine Pelagićevo za 2018.godinu u iznosu od 2.664.100,00 KM.

Član 2.

Bilans budžeta prihoda i rashoda po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-79/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

226.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

O D L U K U

**o obilježavanju 25. godina od formiranja
Opštine Pelagićevo**

Član 1.

Zadužuju se predsjednik Skupštine opštine Pelagićevo i načelnik Opštine Pelagićevo da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se, na adekvatan način, obilježilo 25. godina od formiranja Opštine Pelagićevo.

Zadužuje se načelnik Opštine Pelagićevo da formira organizacioni odbor za obilježavanje 25. godina od formiranja Opštine Pelagićevo čiji će zadatak biti organizacija obilježavanja 25. godina od formiranja Opštine Pelagićevo.

Član 2.

Osnovni cilj organizacionog odbora je da izvrši pripreme i poduzme sve potrebne radnje, kako bi obezbjedio da se, na adekvatan način, obilježi 25. godina od formiranja Opštine Pelagićevo.

Član 3.

U provođenju svojih dužnosti i nadležnosti, u skladu sa ovom odlukom, organizacioni odbor je nezavistan i neće podlijegati upravljanju ili kontroli od strane bilokojeg lica ili institucije.

Član 4.

U slučaju potrebe organizacioni odbor će angažovati opštinske službenike i ostale zaposlene Opštinske uprave pelagićevo.

Član 5.

Organizacioni odbor je dužan da blagovremeno o svom radu obavještava načelnika Opštine Pelagićevo, te da, na njegov zahtjev, dostavlja i pisane izvještaje o svom radu.

Član 6.

Rad u organizacionom odboru je dobrovoljan i ne povlači novčanu nagradu.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-80/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

227.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), člana 18. Zakon o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07 i

109/12), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

O D L U K U

o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija Pelagićevo

Član 1.

Imenuje se Slobodanka Lazarević iz Pelagićevo za vršioca dužnosti direktora JU Turistička organizacija Pelagićevo.

Član 2.

Vršilac dužnosti direktora imenuje se na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora JU turistička organizacija Pelagićevo u konkursnoj proceduri.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-81/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

228.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2017.-2020.godina

Član 1.

Usvaja se Plan kapitalnih investicija za period od 2017.- 2020.godine.

Član 2.

Prethodno navedeni Plan kapitalnih investicija sastavni je dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-82/17 PREDsjedNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

229.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o prihvatanju izvještaja

Član 1.

Prihvata se izvještaj o radu načelnika Opštine Pelagićevo za period od održane 7. redovne sjednice do pripreme materijala za sljedeći redovnu sjednicu, broj: 02-014-35/17 od 29.11.2017.godine.

Član 2.

Izvještaj iz prethodno navedenog člana je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-83/17 PREDsjedNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

230.

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o imenovanju vršioca dužnosti članova Odbora za žalbe

Član 1.

Za vršioca dužnosti članova Odbora za žalbe opštinske uprave Pelagićevo imenuju se:

1. Rađenović Gradimir, predsjednik
2. Sofić Cvijetin, član
3. Čačić Stjepan, član.

Član 2.

Vršioci dužnosti članova odbora za žalbe imenuju se na period potreban za sprovođenje javnog konkursa za izbor članova odbora.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-85/17 PREDsjedNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

231.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), zapisnika sa

VIII (osme) redovne sjednice Skupštine opštine Pelagićevo, predsjednik Skupštine opštine Pelagićevo vrši sljedeću:

ISPRAVKU

U odluci o imenovanju članova upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Pelagićevo broj: 01-022-63/17 od 05.10.2017.godine, objavljene u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo, broj: 13/17, vrši se ispravka u članu 2. tako što se poslije riječi godine stavlja tačka, a riječi: „odnosno mandat člana upravnog odbora traje do mandata skupštine koja ga je izabrala“ se brišu.

Broj: 01-022-86/17 PREDSJEDNIK
Dana, 19.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

232.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08 i 58/09) i član 51. Statuta Opštine pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o pribavljanju nepokretnosti u KO Blaževac

Član 1.

Ovom Odlukom pibavlja se parcela označena kao k.č. broj 596 zvana „Barica“, šuma 4. klase, površine 685 m2 upisana u PL br. 1671 Ko blaževac, na kojoj je kao posjednik upisan Franjo (Petar) marojević iz Blaževca.

Nekretnina iz stav 1. ove odluke pribavlja se radi ispravljanja korita rijeke Četnice i sprečavanja poplava.

Član 2.

Prob avljanje nekretnine iz člana 1. ove odluke realizovaće se ugovorom o kupoprodaji uz cijenu od 1,50 KM po kvadratnom etru, odnosno uz ukupnu prodajnu cijenu od 1.027,50 KM.

Član 3.

Na nekretninu iz člana 1. ove odluke kod RGU PJ Pelagićevo izvršiće se upis prava posjeda u korist Opštine Pelagićevo sa dijelom 1/1.

Član 4.

Ovlašćuje se načelnik Opštine Pelagićevo da, na osnovu odluke, zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti iz člana 1. ove odluke, a po pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-87/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

233.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), i člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), Odluke o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Pelagićevo broj: 01-022-55/16 od 31.03.2016.godine, a sveu vezi člana 2.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i 31716), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Pelagićevo

Član 1.

Razrješava se dužnosti član Opštinske izborne komisije Pelagićevo Matej (mate) Zovkić, rođen 20.01.1994.godine u Vinkovcima, sa prebivalištem u Gornjoj Tramošnici, Opština Pelagićevo.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-88/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

234.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), i člana 51. i 56. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), člana 2.15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i 31716), Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o imenovanju vršioca dužnosti člana Opštinske izborne komisije

Član 1.

Imenuje se Anto (Ivo) Nadarević iz Donje Tramošnice, Opština Pelagićevo, rođen 07.04.1959.godine u Gradačcu, za vršioca dužnosti člana Opštinske izborne komisije Pelagićevo.

Član 2.

Vršilac dužnosti člana Opštinske izborne komisije Pelagićevo imenuje se na period do

okončanja postupka imenovanja članova Opštinske izborne komisije.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-89/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

235.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik republike Srpske“, broj: 97/16), člana 83. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 03/16), člana 34. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/06), Prostornog plana Opštine Pelagićevo 2012-2032 usvojenog odlukom broj 01-022-60/14 od 28.10.2014.godine („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 11/14) i člana 51. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), na prijedlog načelnika Opštine Pelagićevo, Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine, donosi:

ODLUKU o određivanju dijela ostalog građevinskog zemljišta

Član 1.

Ovom odlukom određuje se dio ostalog građevinskog zemljišta u Ko Pelagićevo za parcelu označenu kao k.č. broj 2832, zvanu „Gaj/njiva“, njiva 7. klase, površine 28.018 m².

Član 2.

Na predmetnoj parceli iz člana 1. ove odluke predviđena je izgradnja bioenergetskog postrojenja za tretman komunalnog i drugog otpada.

Član 3.

Prostornim planom Opštine Pelagićevo 2012-2032 godine (u daljem tekstu Planom) utvrđeno je građevinsko zemljište na području Opštine Pelagićevo. Planom je izdvojeno u opštinskom centru građevinsko zemljište u okviru užeg i šireg urbanog područja kao i građevinsko područje seoskih naselja u vanurbanom području.

Parcela koja je predmet ove odluke Planom je utvrđena kao poljoprivredno zemljište.

Da bi se izvršila trajna promjena namjene predmetne parcele, neophodno je pribaviti lokacijske uslove za istu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Opštine Pelagićevo.

Broj: 01-022-100/17 PREDSJEDNIK
Dana, 04.12.2017.g. Skupštine opštine
 Slavko Tešić s.r.

SADRŽAJ:

R/B	NAZIV ODLUKE	STRANA
217.	Odluka o raskidu Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u opštinskoj upravi Pelagićevo	1.
218.	Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta	2.
219.	Rješenje o imenovanju novog člana komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta	3.
220.	Rješenje o razrješenju člana Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta	4.
221.	Pravilnik o uslovima i načinima otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine pelagićevo ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade	5.
222.	Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštini Pelagićevo	6.
223.	Rješenje o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje 25 godina od formiranja Opštine Pelagićevo	8.
224.	Odluka o prihvatanju nacrtu Plana budžeta Opštine Pelagićevo za 2018.godinu	9.
225.	Odluka o prihvatanju nacrtu izmjene – rebalansa Plana budžeta Opštine Pelagićevo za 2018.godinu	9.
226.	Odluka o obilježavanju 25. godina od formiranja Opštine Pelagićevo	10.
227.	Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija Pelagićevo	11.
228.	Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2017.-2020-godina	11.
229.	Odluka o prihvatanju izvještaja	11.
230.	Odluka o imenovanju vršioca dužnosti članova Odbora za žalbe	12.
231.	Ispravka	12.
232.	Odluka o pribavljanju nepokretnosti u KO Blaževac	12.
233.	Odluka o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Pelagićevo	13.
234.	Odluka o o imenovanju vršioca dužnosti člana Opštinske izborne komisije	13.
235.	Odluka o određivanju dijela ostalog građevinskog zemljišta	14.